

Naručilac: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić“
 Broj: 1097
 Mjesto i datum: Bar, 16.09.2022.

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić“	Kontakt osoba: Darko Jelić telefon: 067 483 261 mail: darko.jelic@polj-br.edu.me
Adresa: ulica Mila Boškovića br.3	Poštanski broj: 85 000
Grad: Bar	Identifikacioni broj: 02002701
Telefon: 030 312 347	Faks: /
Elektronska adresa: skola@os-bjorlandic.edu.me	Internet adresa: os-blazojokov.me

II Predmet nabavke:

☐ usluge

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Usluge realizacije polumaturske ekskurzije

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 16.810,00 €

V Ishod postupka jednostavne nabavke je

☐ poništenje postupka nabavke, shodno članu 149, stav 8 Zakona o javnim nabavkama.

Donošenjem ovog obavještenja poništava se Obavještenje o postupku jednostavne nabavke broj 1040 od 06.09.2022.god.

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Naručilac JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ iz Bara objavio je dana 04.08.2022.god. na portalu CEJN poziv za jednostavnu nabavku za nabavku usluga - usluge realizacije polumaturske ekskurzije, šifra postupka 23044, procijenjene vrijednosti 16.810,00 € bez PDV-a.

Uslovi za učešće u postupku jednostavne nabavke:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje ponuđač koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima:
a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita ;
ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja
h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje ponuđač koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
3. Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
4. Licenca za obavljanje djelatnosti turističke agencije (TOUR-OPERATOR);
5. Jemstvo u obliku: neopozive bankarske garancije za dobro izvršenje usluga koja je plativa na prvi poziv i bez prigovora, polise osiguranja ili novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke, shodno članu 17 Zakona turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 2/2018, 4/2018 - ispr., 13/2018, 25/2019, 67/2019, 76/2020);
6. Rok važenja ponude je 50 dana od dana otvaranja ponuda;
7. Garancija ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. Trajanje garancije ponude određen je u skladu sa rokom važenja ponude (50 dana od dana otvaranja ponuda + 8 dana od dana isteka roka važenja ponude). Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja: preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JU Osnovna škola "Blažo Jokov Orlandić", ulica Mila Boškovića br.3, 85000 Bar, s tim što garancija ponude mora biti dostavljena na adresu škole najkasnije do 17.08.2022.god. do 10,00 sati ili neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: JU Osnovna škola "Blažo Jokov Orlandić", ulica Mila Boškovića br.3, 85000 Bar, dana 17.08.2022.god. u vremenu od 08,00-10,00 sati;
8. Ugovor mora biti realizovan u periodu od 26. - 30. septembra 2022. godine;
9. Rok plaćanja: unaprijed, prije početka realizacije ugovora;
10. Način plaćanja: roditelji (staratelji) učenika ugovoreni iznos uplaćuju na račun izabranog ponuđača;
11. Izjava ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.

Ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours je u predviđenom roku, prije otvaranja ponuda, dana 17.08.2022.god u 09,30 časova ličnom dostavom na arhiv škole dostavio garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti nabavke, o čemu je izdata potvrda o dostavljanju garancije ponude br.928 od 17.08.2022.god. Garancija ponude je izdata od strane NLB banke AD Podgorica na iznos od 399,00€, trajanje garancije ponude je do 14.10.2022.god., što je u skladu sa uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke postupka broj 23044 od 04.08.2022. godine.

Službenik za javne nabavke je putem portala CeJN izvršio evaluaciju ponuda dana 17.08.2022.god. i utvrdio da je putem portala CeJN pristigla samo jedna ponuda, ponuda

ponuđača Šuka doo Turistička agencija Lux tours (šifra ponude 29150), da je ponuđač prihvatio sve uslove za učešće u postupku i uslove u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, da je uz ponudu dostavio Obrazac 2 – Izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda broj 23044 i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Službenik za javne nabavke je putem portala CeJN dana 17.08.2022.god. ponuđaču Šuka doo Turistička agencija Lux tours uputio zahtev da na adresu škole dostavi originalna dokumenta ili ovjerene kopije istih, kojim se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku nabavke i to:

1. Dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđivan i da izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2. Dokaz da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje;

3. Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;

4. Licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije;

5. Jemstvo u obliku: neopozive bankarske garancije za dobro izvršenje usluga koja je plativa na prvi poziv i bez prigovora, polise osiguranja ili novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke, shodno članu 17 Zakona turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 2/2018, 4/2018 - ispr., 13/2018, 25/2019, 67/2019, 76/2020);

6. Izjavu ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.

Ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours je dana 01.09.2022.god. Putem Pošte Crne Gore dostavio sledeća dokumenta:

1. Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br. 07-0702-5706/22 od 04.04.2022.god. (ovjerena fotokopija), da za pravno lice Šuka doo Turistička agencija Lux tours u kaznenoj evidenciji NE POSTOJE podaci o osuđivanosti pravnog lica;

2. Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava br. 07-0702-5707/22 od 04.04.2022.god. (ovjerena fotokopija), da za Šuka Mijata (izvršni direktor ponuđača Šuka doo Turistička agencija Lux tours) u kaznenoj evidenciji NE POSTOJE podaci o osuđivanosti lica;

3. Uvjerenje Uprave prihoda i carina, Područne jedinice Budva br. 17/04-2-2882/2 od 07.07.2022. god. (ovjerena fotokopija), da je poreski obveznik Šuka doo Turistička agencija Lux tours na dan izdavanja uvjerenja izmirio obaveze po osnovu:

- poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaključno sa 06/2022.god. - nema neizmirenih poreskih dugovanja,

- poreza na dobit pravnih lica za period 2021. godine - nema neizmirenih poreskih dugovanja,

- poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2022. godine - nema neizmirenih poreskih dugovanja;

4. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina od 05.04.2022.god. (ovjerena fotokopija), Registarski broj: 5-0273973/007, PIB 02447061;

5. Licencu za obavljanje turističke djelatnosti – turistička agencija, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma od 11.01.2019.god. (ovjerena fotokopija), broj licence 140;

6. Polisu za osiguranje od odgovornosti, izdatu od strane UNQA OSIGURANJA na iznos od 15.000,00 €, početak osiguranja 15.02.2022., prestanak osiguranja 15.02.2023. (ovjerena fotokopija);

7. Izjavu ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2.

Ponuđač je prihvatio i uslove u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i to:

1. Rok važenja ponude je 50 dana od dana otvaranja ponuda;
2. Ugovor mora biti realizovan u periodu od 26.09.2022. do 30.09.2022. godine;
3. Rok plaćanja: unaprijed, prije početka realizacije ugovora;
4. Način plaćanja: roditelji (staratelji) učenika ugovoreni iznos uplaćuju na račun izabranog ponuđača.

Ponuđena cijena: 15.330,70 € bez PDV-a.

Službenik za javne nabavke je izvršio pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjenu i vrednovanju ponuda br.1039 od 06.09.2022.god. Navedenim zapisnikom službenik za javne nabavke je ponudu ponuđača Šuka doo Turistička agencija Lux tours ocijenio kao ispravnu, službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijena i ponudi ponuđača Šuka doo Turistička agencija Lux tours za ponuđenu cijenu dodijelio 100 bodova, rangirao ponuđača kao prvorangiranog i na osnovu rang liste ponuda predložio ovlaštenom licu naručioca da odabere ponudu ponuđača Šuka doo Turistička agencija Lux tours kao najpovoljniju ponudu, za ponudjenu cijenu od 15.330,70 € bez PDV-a.

Ovlašćeno lice naručioca je na predlog službenika za javne nabavke donijelo Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br.1040 od 06.09.2022.god. kojim je ponuda ponuđača Šuka doo Turistička agencija Lux tours odabrana kao najpovoljnija, za ponuđenu cijenu od 15.330,70 € bez PDV-a.

Kako je u periodu donošenja Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke portal CEJN bio van funkcije, radi transparentnosti postupka, službenik za javne nabavke je ponuđaču Šuka doo Turistička agencija Lux tours, kao jedinom ponuđaču u postupku jednostavne nabavke, obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke uputio meilom dana 07.09.2022.god u 07 časova i 48 minuta. Istim meilom, službenik za javne nabavke je uputio zahtjev izabranom ponuđaču da istog dana do 12,00 časova dostavi iznos PDV-a u skladu sa Zakonom, kako bi se iznos PDV-a precizirao u ugovoru o jednostavnoj nabavci.

Ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours je u 10 časova i 57 minuta dostavio odgovor koji je naveden u cijelini:

„Prema Zakonu o javnim nabavkama, prilikom javljanja na tender za izvođenje ekskurzije OŠ Blažo J Orlandić iz Bara i dostavljenom Programu putovanja jasno smo precizirali da je pojedinačna cijena aranžmana 265,00 eura po učeniku u koji je uključen PDV u iznosu 45,99 eura. Ponuda je izabrana kao najpovoljnija i ispravna i kao takva, u ovoj fazi postupka cijena se ne može mijenjati.

To znači da za 70 učenika u Ugovoru treba da stoji:

<i>Ukupna vrijednost posla</i>	<i>18.550,00 eura</i>
<i>Vrijednost PDV</i>	<i>3.219,30 eura</i>
<i>Cijena bez PDV-a</i>	<i>15.330,70 eura</i>

Prema Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost član 44, PDV se plaća po izvršenoj usluzi. Svi prihodi i troškovi smatraju se jednom cjelinom. Agencija plaća 21% PDV-a na razliku između ukupno uplaćenih sredstava za aranžman umanjen za troškove usluga s tim što nemamo pravo odbitka koje zaračunavaju dobavljači u zemlji i inostranstvu a koji je sastavni dio računa koji je

ispostavljen za usluge putniku. član 2 „ Sve usluge koje putnička agencija izvrši u vezi sa putovanjem smatraju se jednom uslugom putničke agencije putniku”. Član 5 Putnička agencija nema pravo na odbitak PDV koji zaračunavaju drugi poreski obveznici prilikom predmeta proizvoda, odnosno usluga izvršenih neposredno putniku. Što se tiče člana 4 imamo prevoznika koji plaća PDV samo za dio u Crnoj Gori i on je kao takav ušao u ukupne troškove. Kako smo Vam već ranije dostavili svu potrebnu dokumentaciju, molimo Vas da po dobijanju ovog dopisa pripremite i dostavite nam Ugovor na potpis.

Hitno moramo uplatiti avanse hotelima kako ne bismo izgubili rezervacije i organizovati niz neophodnih priprema da bi eskurzija prošla bez problema.

Ukoliko ne želite da potpišete Ugovor i odustanete od putovanja molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do petka 09.09.2022.godine.”

Službenik za javne nabavke je cijenio ovakav odgovor, obračunao da je prema ponudi ponuđača (šifra ponude 29150) pojedinačna cijena aranžmana po jednom učeniku 219,01 € bez PDV-a, ocijenio je da vrijednost PDV-a koju je ponuđač dostavio nije u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (član 25, tačka 5 i član 44, tačka 4) i da na ovakav način ponuđač znatno povećava vrijednost nabavke koju je naveo u svojoj ponudi. Zbog toga je službenik za javne nabavke ponuđaču Šuka doo Turistička agencija Lux tours dana 08.09.2022.god. uputio novi meil u kome je ponuđača zamolio da mu do sutra, 09.09.2022.god. do 10 časova dostavi iznos PDV-a samo za uslugu transporta kroz Crnu Goru, s obzirom na to da je po programu realizacije polumaturske eskurzije jedina usluga koja se realizuje u Crnoj Gori usluga transporta, a koja se po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost oporezuje sa 7%. Ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours je dana 09.09.2022.god. u 10 časova i 34 minuta dostavio odgovor da za dva autobusa iznos PDV orijentaciono iznosi oko 120,00 eura. Istog dana, 09.09.2022.god. u 10 časova i 44 minuta ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours je dostavio još jedan meil u kome službenika za javne nabavke obavještava da ugovor žele potpisati, što prije, sa molbom da im se ugovor dostavi tokom dana, a na osnovu ponude i programa koji je dostavljen na tenderu i koji je prihvaćen.

Na osnovu iznosa PDV-a za uslugu transporta kroz Crnu Goru, koji je ponuđač dostavio meilom dana 09.09.2022.god. u 10 časova i 34 minuta, službenik za javne nabavke je obračunao iznos PDV-a na ponuđenu cijenu ponuđača (šifra ponude 29150), pripremio ugovor o jednostavnoj nabavci i ugovor dostavio ponuđaču na uvid meilom, dana 09.09.2022.godine u 11 časova i 33 minuta, sa predlogom da ponuđač sa ovlašćenim licem naručioca potpiše ugovor o jednostavnoj nabavci dana 12.09. ili 13.09.2022.godine. Istim meilom, ponuđač je zamoljen da ukoliko je spriječen da dođe da potpišete ugovor, da o tome obavijesti naručioca.

Dana 11.09.2022.god. ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours je službeniku za javne nabavke dostavio još jedan meil, sledeće sadržine:

“Dana 04.08.2022.godine objavili ste Poziv za jednostavnu nabavku, usluge realizacije polumaturske eskurzije, na kojoj je iskazana vrijednost nabavke u iznosu 19.950,00 bez PDV-a I PDV 4.189,50, što je 21%. Javljaajući se na Vaš poziv ispoštovali smo sve zakonske obaveze. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu za zahtjevom naručioca što znači cijena bez PDV-a + 21%PDV-a i da prilagodi obračun Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost.

Naša izabrana ponuda za 70 učenika je:

15.330,70 bez PDV-a

3.219,30 PDV

18.550,00 eura ukupno, što iznosi 265,00 eura po učeniku, što je mnogo manje od iznosa u Pozivu. Fakturu u kojoj su iskazani svi troškovi i posebno PDV ćemo Vam dostaviti poslije realizacije aranžmana. Prije ovoga dopisa smo konsultovali Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Načelnicu Službe za javne nabavke iz Budve koja nam je potvrdila naprijed rečeno.

Molimo Vas još jednom da nam potvrdite, da li ostajete pri Odluci o izvođenju ekskurzije i Ugovor sačinite u skladu sa našom zvaničnom ponudom na 265,00 po učeniku. Vrijeme do realizacije ekskurzije je kratko i hitno treba preduzeti sve potrebne radnje kako bi sve proteklo kako treba.

Kao dokaz svega navedenog u prilogu Vam dostavljamo Vaš pregled postupka br #23044 i Program putovanja koji je sastavni dio date ponude preko Portala javnih nabavki”.

S obzirom na to da u je ovom meilu ponuđač iznio nekoliko stvari koje je službenik za javne nabavke ocijenio kao diskutabilne i nezakonite, službenik za javne nabavke je ponuđaču istog dana uputio meil sledeće sadržine:

“Članom 82 Zakona o javnim nabavkama, stav 3 predviđeno je: Procijenjena vrijednost javne nabavke iskazuje se u eurima, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV), uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Poziv za jednostavnu nabavku o kojoj govorimo je objavljen na procijenjenu vrijednost u iznosu od 16.810,00 EUR, bez PDV-a u skladu sa članom 82 Zakona o javnim nabavkama, stav 3.

Članom 120 Zakona o javnim nabavkama, stav 1, 2 i 3 predviđeno je:

-Ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom.

-Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

-Cijena iz stava 1 ovog člana obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom, bez iznosa PDV-a.

Vaša ponuda za grupu od 70 učenika je iznosila 15.330,70 EUR. Dakle, shodno stavu 3 člana 120 Zakona o javnim nabavkama, vaša ponuda ili ponuđena cijena, kako god hoćete, je bez PDV-a.

Članom 149 Zakona o javnim nabavkama, stav 10 predviđeno je: Ugovor o javnoj nabavci, pored cijene iz stava 9 ovog člana, mora da sadrži i posebno izraženu vrijednost PDVa.

Ugovorom znači MORAMO precizirati iznos PDV-a!!!

S obzirom na to da je iznos vašeg PDV-a diskutabilan, predlažem da umjesto Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i načelnice Službe za javne nabavke iz Budve konsultujete poresku inspekciju ili Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma ili eventualno se konsultujete sa kolegama iz drugih turističkih agencija.

Kako vrijeme ističe, naš konačni rok za potpisivanje ugovora koji smo vam već dostavili na uvid je ponedjeljak 12.09. ili utorak 13.09.2022.god., u vremenu od 08,00 do 12,00 časova.

U suprotnom, smatraćemo da ste odustali od ponude”.

Ponuđač nije u predviđenom roku došao da sa ovlašćenim licem naručioca potpiše ugovor, već je dana 12.09.2022. godine službeniku za javne nabavke uputio meil u kome obavještava službenika za javne nabavke da je preporučenom poštom naručiocu poslao 4 primjerka potpisanog i ovjerenog ugovora. Ugovori koje je ponuđač poslao preporučenom poštom stigli su u srijedu, 14.09.2022. godine. Međutim, prilikom uvida u ugovore koje je ponuđač dostavio preporučenom poštom, utvrđeno je da je ponuđač u bitnom izmijenio ugovore koji su mu

meilom dostavljeni na uvid, da je u ugovorima koje je potpisao, ovjerio i dostavio uračunao PDV u iznosu od 21% na cijelokupnu ponuđenu cijenu ponude, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i da na ovakav način, nezakonito, znatno podiže vrijednost ponude, na štetu korisnika, odnosno učenika i njihovih roditelja.

Službenik za javne nabavke je ponuđaču Šuka doo Turistička agencija Lux tours dana 14.09.2022.god. uputio još jedan meil, sledeće sadržine:

"U petak, 09. septembra smo Vam meilom poslali na uvid ugovor o jednostavnoj nabavci, uz napomenu da je neophodno, zbog hitnosti, da ugovor sa ovlašćenim licem naručioca potpišete u ponedjeljak 19.septembra ili u utorak 20.septembra, u vremenu od 08,00 - 12,00 časova.

Ugovor, koji ste u bitnom izmijenili i ovjerali sa Vaše strane, dostavili ste nam danas (14.09.2022.god.) preporučenom pošiljkom.

Da li to znači da ne želite da potpišete ugovor koji smo vam meilom dostavili na uvid?

Kako je preostalo vrijeme do realizacije polumaturske ekskurzije krajnje kratko, zamolio bih Vas za kratak i precizan odgovor do sutra - 15.09.2022.god., najkasnije do 10,00 časova".

Na ovaj meil, upućen ponuđaču, ponuđač je 15.09.2022.god u 12 časova i 27 minuta dostavio meil sledeće sadržine:

"Šuka doo, TA Lux tours je potpisala i ovjerala Ugovor i dostavila na potpis i ovjeru Naručiocu, JU OŠ "Blažo Jokov Orlandić", a na osnovu Programa koji je dostavljen uz ponudu preko Portala Javnih nabavki i prihvaćen 17.08.2022.godine. Ugovor smo dostavili kako bi mogli nastaviti procedure oko organizacije ekskurzije čiji se rok približava. Ukoliko naručilac ne želi da nastavi postupak molimo da nas, uz obrazloženje, o istom zvanično obavijesti.

Podsjećamo da na osnovu Odluke Ministarstva finansija (u prilogu), sa kojom ste vjerovatno upoznati, sve radnje vezane za rad preko Portala od 26.08.2022 se zaustavljaju i ne proizvode pravno dejstvo do početka ponovnog rada kada počinju teći novi rokovi. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke smo dobili mailom 7.09.2022, dvadeset dana poslije otvaranja ponuda u vrijeme kada nije bilo tehničke mogućnosti da reagujemo po pitanju istog".

S obzirom na to da ponuđač Šuka doo Turistička agencija Lux tours, na ovakav način odbija da potpiše ugovor sa uračunatim PDV-om u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, i zahtijeva da na ponuđenu cijenu obračuna PDV u iznosu od 21% na cijelokupne usluge aranžmana, što je suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (član 25 tačka 5 i član 44 tačka 4), čime nezakonito povećava vrijednost ugovora, postupak jednostavne nabavke se poništava.

Službenik za javne nabavke: Darko Jelić, 

Ovlašćeno lice naručioca: Milorad Bulatović, direktor, 

